

YONGE STREET

LODGES PAID TRIBUTE TO DEPARTED BRETHREN

Funerals of John Willis and Thos. Moore Largely Attended—News of County.

WEST TORONTO, Sept. 11.—(Special.)—Two of the largest funerals held in West Toronto for some time, took place this afternoon at Prospect Cemetery. At 2:30 that of Mr. John Willis, a well known resident of West Toronto, left his late residence, accompanied by the officers and brethren of Stanley Lodge A.F. and A.M. of which he was a prominent member. Mr. Willis was 61 years of age and was for many years a foreman in the C. P. R. He leaves two sons, Frank and Harry, and two daughters, Miss Agnes and Mrs. Frank Whetler of Toronto.

At four o'clock the funeral procession of the late Thos. Moore left the residence at 3 and 5 Pacific-ave. accompanied by the officers and members of Wallace Black Preceptory and L.O. L. No. 900, of which the deceased was a member, and a multitude of mourning friends. Mr. Moore was a loyal member of St. John's Anglican Church, and was unusually liked by all with whom he came in contact. The funeral of Mr. John Willis took place at 3:30 p.m. at Prospect Cemetery.

The death occurred today of Douglas Charles Underwood, only child of Mr. and Mrs. Thomas Underwood of 167 St. John's road. The funeral will take place to-morrow at 3 a.m. to Prospect Cemetery.

W. F. Maclean addressed about a hundred employees of the Metropolitan Railway Co. today in the noon hour. He expressed himself as against reciprocity and a supporter of the national policy; he believed in making our goods to suit ourselves and in keeping the Canadian market for Canadians. At the conclusion of his address, which was necessarily brief, he was given a rousing cheer by the men.

Mr. Maclean will address an open-air meeting for the benefit of the West Toronto on the reciprocity question on Saturday evening next, Sept. 16, in the Victoria rink on Dundas-st. west of High Park-avenue.

The Ladies' Guild and congregation of St. Mark's Church, Ford and Connelly-streets, are holding a farewell party and presentation on Thursday evening for their former rector, Rev. R. Seaborn, who is leaving to take charge of St. George's Church, the social will also partake of the nature of a reception to the new rector, Rev. Mr. Shaw.

The death of Mr. William McLaughlin in his 71st year occurred last night at the home of his son, Mr. W. J. McLaughlin, 101 St. George-st. The funeral will be held to-morrow afternoon at 3:30 o'clock to Prospect Cemetery.

The Epworth League of the High Park-avenue Methodist Church met to-night in the church rooms and organized the coming fall and winter season.

Sheikh Chapter, R.A.M., held their regular monthly meeting to-night at the Masonic Temple, Annet-st.

WINNIPEG GRAIN MARKET.

WINNIPEG, Sept. 11.—A little wheat was worked for Liverpool, and later on the decline, continental bids were nearly in line. Cash demand was good for all grades of both new and old corn. The weakness locally resulted in a fluctuation of 1 1/2 cts for Dec. and 1 1/2 cts for May. Oats were dull and flat and off. Weather generally cool and cloudy.

Cash: Grain—Wheat—No. 1 northern, \$1 to \$1.00 3/4; No. 2 northern, \$1 3/4 cts; No. 3 Canadian western, \$1.40 cts; No. 4 Canadian western, \$1.40 cts; No. 1 feed, \$1 1/4 cts; No. 2 feed, \$1 1/4 cts; No. 3 feed, \$1 1/4 cts; No. 4 feed, \$1 1/4 cts; No. 5 feed, \$1 1/4 cts; No. 6 feed, \$1 1/4 cts; No. 7 feed, \$1 1/4 cts; No. 8 feed, \$1 1/4 cts; No. 9 feed, \$1 1/4 cts; No. 10 feed, \$1 1/4 cts; No. 11 feed, \$1 1/4 cts; No. 12 feed, \$1 1/4 cts; No. 13 feed, \$1 1/4 cts; No. 14 feed, \$1 1/4 cts; No. 15 feed, \$1 1/4 cts; No. 16 feed, \$1 1/4 cts; No. 17 feed, \$1 1/4 cts; No. 18 feed, \$1 1/4 cts; No. 19 feed, \$1 1/4 cts; No. 20 feed, \$1 1/4 cts; No. 21 feed, \$1 1/4 cts; No. 22 feed, \$1 1/4 cts; No. 23 feed, \$1 1/4 cts; No. 24 feed, \$1 1/4 cts; No. 25 feed, \$1 1/4 cts; No. 26 feed, \$1 1/4 cts; No. 27 feed, \$1 1/4 cts; No. 28 feed, \$1 1/4 cts; No. 29 feed, \$1 1/4 cts; No. 30 feed, \$1 1/4 cts; No. 31 feed, \$1 1/4 cts; No. 32 feed, \$1 1/4 cts; No. 33 feed, \$1 1/4 cts; No. 34 feed, \$1 1/4 cts; No. 35 feed, \$1 1/4 cts; No. 36 feed, \$1 1/4 cts; No. 37 feed, \$1 1/4 cts; No. 38 feed, \$1 1/4 cts; No. 39 feed, \$1 1/4 cts; No. 40 feed, \$1 1/4 cts; No. 41 feed, \$1 1/4 cts; No. 42 feed, \$1 1/4 cts; No. 43 feed, \$1 1/4 cts; No. 44 feed, \$1 1/4 cts; No. 45 feed, \$1 1/4 cts; No. 46 feed, \$1 1/4 cts; No. 47 feed, \$1 1/4 cts; No. 48 feed, \$1 1/4 cts; No. 49 feed, \$1 1/4 cts; No. 50 feed, \$1 1/4 cts; No. 51 feed, \$1 1/4 cts; No. 52 feed, \$1 1/4 cts; No. 53 feed, \$1 1/4 cts; No. 54 feed, \$1 1/4 cts; No. 55 feed, \$1 1/4 cts; No. 56 feed, \$1 1/4 cts; No. 57 feed, \$1 1/4 cts; No. 58 feed, \$1 1/4 cts; No. 59 feed, \$1 1/4 cts; No. 60 feed, \$1 1/4 cts; No. 61 feed, \$1 1/4 cts; No. 62 feed, \$1 1/4 cts; No. 63 feed, \$1 1/4 cts; No. 64 feed, \$1 1/4 cts; No. 65 feed, \$1 1/4 cts; No. 66 feed, \$1 1/4 cts; No. 67 feed, \$1 1/4 cts; No. 68 feed, \$1 1/4 cts; No. 69 feed, \$1 1/4 cts; No. 70 feed, \$1 1/4 cts; No. 71 feed, \$1 1/4 cts; No. 72 feed, \$1 1/4 cts; No. 73 feed, \$1 1/4 cts; No. 74 feed, \$1 1/4 cts; No. 75 feed, \$1 1/4 cts; No. 76 feed, \$1 1/4 cts; No. 77 feed, \$1 1/4 cts; No. 78 feed, \$1 1/4 cts; No. 79 feed, \$1 1/4 cts; No. 80 feed, \$1 1/4 cts; No. 81 feed, \$1 1/4 cts; No. 82 feed, \$1 1/4 cts; No. 83 feed, \$1 1/4 cts; No. 84 feed, \$1 1/4 cts; No. 85 feed, \$1 1/4 cts; No. 86 feed, \$1 1/4 cts; No. 87 feed, \$1 1/4 cts; No. 88 feed, \$1 1/4 cts; No. 89 feed, \$1 1/4 cts; No. 90 feed, \$1 1/4 cts; No. 91 feed, \$1 1/4 cts; No. 92 feed, \$1 1/4 cts; No. 93 feed, \$1 1/4 cts; No. 94 feed, \$1 1/4 cts; No. 95 feed, \$1 1/4 cts; No. 96 feed, \$1 1/4 cts; No. 97 feed, \$1 1/4 cts; No. 98 feed, \$1 1/4 cts; No. 99 feed, \$1 1/4 cts; No. 100 feed, \$1 1/4 cts; No. 101 feed, \$1 1/4 cts; No. 102 feed, \$1 1/4 cts; No. 103 feed, \$1 1/4 cts; No. 104 feed, \$1 1/4 cts; No. 105 feed, \$1 1/4 cts; No. 106 feed, \$1 1/4 cts; No. 107 feed, \$1 1/4 cts; No. 108 feed, \$1 1/4 cts; No. 109 feed, \$1 1/4 cts; No. 110 feed, \$1 1/4 cts; No. 111 feed, \$1 1/4 cts; No. 112 feed, \$1 1/4 cts; No. 113 feed, \$1 1/4 cts; No. 114 feed, \$1 1/4 cts; No. 115 feed, \$1 1/4 cts; No. 116 feed, \$1 1/4 cts; No. 117 feed, \$1 1/4 cts; No. 118 feed, \$1 1/4 cts; No. 119 feed, \$1 1/4 cts; No. 120 feed, \$1 1/4 cts; No. 121 feed, \$1 1/4 cts; No. 122 feed, \$1 1/4 cts; No. 123 feed, \$1 1/4 cts; No. 124 feed, \$1 1/4 cts; No. 125 feed, \$1 1/4 cts; No. 126 feed, \$1 1/4 cts; No. 127 feed, \$1 1/4 cts; No. 128 feed, \$1 1/4 cts; No. 129 feed, \$1 1/4 cts; No. 130 feed, \$1 1/4 cts; No. 131 feed, \$1 1/4 cts; No. 132 feed, \$1 1/4 cts; No. 133 feed, \$1 1/4 cts; No. 134 feed, \$1 1/4 cts; No. 135 feed, \$1 1/4 cts; No. 136 feed, \$1 1/4 cts; No. 137 feed, \$1 1/4 cts; No. 138 feed, \$1 1/4 cts; No. 139 feed, \$1 1/4 cts; No. 140 feed, \$1 1/4 cts; No. 141 feed, \$1 1/4 cts; No. 142 feed, \$1 1/4 cts; No. 143 feed, \$1 1/4 cts; No. 144 feed, \$1 1/4 cts; No. 145 feed, \$1 1/4 cts; No. 146 feed, \$1 1/4 cts; No. 147 feed, \$1 1/4 cts; No. 148 feed, \$1 1/4 cts; No. 149 feed, \$1 1/4 cts; No. 150 feed, \$1 1/4 cts; No. 151 feed, \$1 1/4 cts; No. 152 feed, \$1 1/4 cts; No. 153 feed, \$1 1/4 cts; No. 154 feed, \$1 1/4 cts; No. 155 feed, \$1 1/4 cts; No. 156 feed, \$1 1/4 cts; No. 157 feed, \$1 1/4 cts; No. 158 feed, \$1 1/4 cts; No. 159 feed, \$1 1/4 cts; No. 160 feed, \$1 1/4 cts; No. 161 feed, \$1 1/4 cts; No. 162 feed, \$1 1/4 cts; No. 163 feed, \$1 1/4 cts; No. 164 feed, \$1 1/4 cts; No. 165 feed, \$1 1/4 cts; No. 166 feed, \$1 1/4 cts; No. 167 feed, \$1 1/4 cts; No. 168 feed, \$1 1/4 cts; No. 169 feed, \$1 1/4 cts; No. 170 feed, \$1 1/4 cts; No. 171 feed, \$1 1/4 cts; No. 172 feed, \$1 1/4 cts; No. 173 feed, \$1 1/4 cts; No. 174 feed, \$1 1/4 cts; No. 175 feed, \$1 1/4 cts; No. 176 feed, \$1 1/4 cts; No. 177 feed, \$1 1/4 cts; No. 178 feed, \$1 1/4 cts; No. 179 feed, \$1 1/4 cts; No. 180 feed, \$1 1/4 cts; No. 181 feed, \$1 1/4 cts; No. 182 feed, \$1 1/4 cts; No. 183 feed, \$1 1/4 cts; No. 184 feed, \$1 1/4 cts; No. 185 feed, \$1 1/4 cts; No. 186 feed, \$1 1/4 cts; No. 187 feed, \$1 1/4 cts; No. 188 feed, \$1 1/4 cts; No. 189 feed, \$1 1/4 cts; No. 190 feed, \$1 1/4 cts; No. 191 feed, \$1 1/4 cts; No. 192 feed, \$1 1/4 cts; No. 193 feed, \$1 1/4 cts; No. 194 feed, \$1 1/4 cts; No. 195 feed, \$1 1/4 cts; No. 196 feed, \$1 1/4 cts; No. 197 feed, \$1 1/4 cts; No. 198 feed, \$1 1/4 cts; No. 199 feed, \$1 1/4 cts; No. 200 feed, \$1 1/4 cts; No. 201 feed, \$1 1/4 cts; No. 202 feed, \$1 1/4 cts; No. 203 feed, \$1 1/4 cts; No. 204 feed, \$1 1/4 cts; No. 205 feed, \$1 1/4 cts; No. 206 feed, \$1 1/4 cts; No. 207 feed, \$1 1/4 cts; No. 208 feed, \$1 1/4 cts; No. 209 feed, \$1 1/4 cts; No. 210 feed, \$1 1/4 cts; No. 211 feed, \$1 1/4 cts; No. 212 feed, \$1 1/4 cts; No. 213 feed, \$1 1/4 cts; No. 214 feed, \$1 1/4 cts; No. 215 feed, \$1 1/4 cts; No. 216 feed, \$1 1/4 cts; No. 217 feed, \$1 1/4 cts; No. 218 feed, \$1 1/4 cts; No. 219 feed, \$1 1/4 cts; No. 220 feed, \$1 1/4 cts; No. 221 feed, \$1 1/4 cts; No. 222 feed, \$1 1/4 cts; No. 223 feed, \$1 1/4 cts; No. 224 feed, \$1 1/4 cts; No. 225 feed, \$1 1/4 cts; No. 226 feed, \$1 1/4 cts; No. 227 feed, \$1 1/4 cts; No. 228 feed, \$1 1/4 cts; No. 229 feed, \$1 1/4 cts; No. 230 feed, \$1 1/4 cts; No. 231 feed, \$1 1/4 cts; No. 232 feed, \$1 1/4 cts; No. 233 feed, \$1 1/4 cts; No. 234 feed, \$1 1/4 cts; No. 235 feed, \$1 1/4 cts; No. 236 feed, \$1 1/4 cts; No. 237 feed, \$1 1/4 cts; No. 238 feed, \$1 1/4 cts; No. 239 feed, \$1 1/4 cts; No. 240 feed, \$1 1/4 cts; No. 241 feed, \$1 1/4 cts; No. 242 feed, \$1 1/4 cts; No. 243 feed, \$1 1/4 cts; No. 244 feed, \$1 1/4 cts; No. 245 feed, \$1 1/4 cts; No. 246 feed, \$1 1/4 cts; No. 247 feed, \$1 1/4 cts; No. 248 feed, \$1 1/4 cts; No. 249 feed, \$1 1/4 cts; No. 250 feed, \$1 1/4 cts; No. 251 feed, \$1 1/4 cts; No. 252 feed, \$1 1/4 cts; No. 253 feed, \$1 1/4 cts; No. 254 feed, \$1 1/4 cts; No. 255 feed, \$1 1/4 cts; No. 256 feed, \$1 1/4 cts; No. 257 feed, \$1 1/4 cts; No. 258 feed, \$1 1/4 cts; No. 259 feed, \$1 1/4 cts; No. 260 feed, \$1 1/4 cts; No. 261 feed, \$1 1/4 cts; No. 262 feed, \$1 1/4 cts; No. 263 feed, \$1 1/4 cts; No. 264 feed, \$1 1/4 cts; No. 265 feed, \$1 1/4 cts; No. 266 feed, \$1 1/4 cts; No. 267 feed, \$1 1/4 cts; No. 268 feed, \$1 1/4 cts; No. 269 feed, \$1 1/4 cts; No. 270 feed, \$1 1/4 cts; No. 271 feed, \$1 1/4 cts; No. 272 feed, \$1 1/4 cts; No. 273 feed, \$1 1/4 cts; No. 274 feed, \$1 1/4 cts; No. 275 feed, \$1 1/4 cts; No. 276 feed, \$1 1/4 cts; No. 277 feed, \$1 1/4 cts; No. 278 feed, \$1 1/4 cts; No. 279 feed, \$1 1/4 cts; No. 280 feed, \$1 1/4 cts; No. 281 feed, \$1 1/4 cts; No. 282 feed, \$1 1/4 cts; No. 283 feed, \$1 1/4 cts; No. 284 feed, \$1 1/4 cts; No. 285 feed, \$1 1/4 cts; No. 286 feed, \$1 1/4 cts; No. 287 feed, \$1 1/4 cts; No. 288 feed, \$1 1/4 cts; No. 289 feed, \$1 1/4 cts; No. 290 feed, \$1 1/4 cts; No. 291 feed, \$1 1/4 cts; No. 292 feed, \$1 1/4 cts; No. 293 feed, \$1 1/4 cts; No. 294 feed, \$1 1/4 cts; No. 295 feed, \$1 1/4 cts; No. 296 feed, \$1 1/4 cts; No. 297 feed, \$1 1/4 cts; No. 298 feed, \$1 1/4 cts; No. 299 feed, \$1 1/4 cts; No. 300 feed, \$1 1/4 cts; No. 301 feed, \$1 1/4 cts; No. 302 feed, \$1 1/4 cts; No. 303 feed, \$1 1/4 cts; No. 304 feed, \$1 1/4 cts; No. 305 feed, \$1 1/4 cts; No. 306 feed, \$1 1/4 cts; No. 307 feed, \$1 1/4 cts; No. 308 feed, \$1 1/4 cts; No. 309 feed, \$1 1/4 cts; No. 310 feed, \$1 1/4 cts; No. 311 feed, \$1 1/4 cts; No. 312 feed, \$1 1/4 cts; No. 313 feed, \$1 1/4 cts; No. 314 feed, \$1 1/4 cts; No. 315 feed, \$1 1/4 cts; No. 316 feed, \$1 1/4 cts; No. 317 feed, \$1 1/4 cts; No. 318 feed, \$1 1/4 cts; No. 319 feed, \$1 1/4 cts; No. 320 feed, \$1 1/4 cts; No. 321 feed, \$1 1/4 cts; No. 322 feed, \$1 1/4 cts; No. 323 feed, \$1 1/4 cts; No. 324 feed, \$1 1/4 cts; No. 325 feed, \$1 1/4 cts; No. 326 feed, \$1 1/4 cts; No. 327 feed, \$1 1/4 cts; No. 328 feed, \$1 1/4 cts; No. 329 feed, \$1 1/4 cts; No. 330 feed, \$1 1/4 cts; No. 331 feed, \$1 1/4 cts; No. 332 feed, \$1 1/4 cts; No. 333 feed, \$1 1/4 cts; No. 334 feed, \$1 1/4 cts; No. 335 feed, \$1 1/4 cts; No. 336 feed, \$1 1/4 cts; No. 337 feed, \$1 1/4 cts; No. 338 feed, \$1 1/4 cts; No. 339 feed, \$1 1/4 cts; No. 340 feed, \$1 1/4 cts; No. 341 feed, \$1 1/4 cts; No. 342 feed, \$1 1/4 cts; No. 343 feed, \$1 1/4 cts; No. 344 feed, \$1 1/4 cts; No. 345 feed, \$1 1/4 cts; No. 346 feed, \$1 1/4 cts; No. 347 feed, \$1 1/4 cts; No. 348 feed, \$1 1/4 cts; No. 349 feed, \$1 1/4 cts; No. 350 feed, \$1 1/4 cts; No. 351 feed, \$1 1/4 cts; No. 352 feed, \$1 1/4 cts; No. 353 feed, \$1 1/4 cts; No. 354 feed, \$1 1/4 cts; No. 355 feed, \$1 1/4 cts; No. 356 feed, \$1 1/4 cts; No. 357 feed, \$1 1/4 cts; No. 358 feed, \$1 1/4 cts; No. 359 feed, \$1 1/4 cts; No. 360 feed, \$1 1/4 cts; No. 361 feed, \$1 1/4 cts; No. 362 feed, \$1 1/4 cts; No. 363 feed, \$1 1/4 cts; No. 364 feed, \$1 1/4 cts; No. 365 feed, \$1 1/4 cts; No. 366 feed, \$1 1/4 cts; No. 367 feed, \$1 1/4 cts; No. 368 feed, \$1 1/4 cts; No. 369 feed, \$1 1/4 cts; No. 370 feed, \$1 1/4 cts; No. 371 feed, \$1 1/4 cts; No. 372 feed, \$1 1/4 cts; No. 373 feed, \$1 1/4 cts; No. 374 feed, \$1 1/4 cts; No. 375 feed, \$1 1/4 cts; No. 376 feed, \$1 1/4 cts; No. 377 feed, \$1 1/4 cts; No. 378 feed, \$1 1/4 cts; No. 379 feed, \$1 1/4 cts; No. 380 feed, \$1 1/4 cts; No. 381 feed, \$1 1/4 cts; No. 382 feed, \$1 1/4 cts; No. 383 feed, \$1 1/4 cts; No. 384 feed, \$1 1/4 cts; No. 385 feed, \$1 1/4 cts; No. 386 feed, \$1 1/4 cts; No. 387 feed, \$1 1/4 cts; No. 388 feed, \$1 1/4 cts; No. 389 feed, \$1 1/4 cts; No. 390 feed, \$1 1/4 cts; No. 391 feed, \$1 1/4 cts; No. 392 feed, \$1 1/4 cts; No. 393 feed, \$1 1/4 cts; No. 394 feed, \$1 1/4 cts; No. 395 feed, \$1 1/4 cts; No. 396 feed, \$1 1/4 cts; No. 397 feed, \$1 1/4 cts; No. 398 feed, \$1 1/4 cts; No. 399 feed, \$1 1/4 cts; No. 400 feed, \$1 1/4 cts; No. 401 feed, \$1 1/4 cts; No. 402 feed, \$1 1/4 cts; No. 403 feed, \$1 1/4 cts; No. 404 feed, \$1 1/4 cts; No. 405 feed, \$1 1/4 cts; No. 406 feed, \$1 1/4 cts; No. 407 feed, \$1 1/4 cts; No. 408 feed, \$1 1/4 cts; No. 409 feed, \$1 1/4 cts; No. 410 feed, \$1 1/4 cts; No. 411 feed, \$1 1/4 cts; No. 412 feed, \$1 1/4 cts; No. 413 feed, \$1 1/4 cts; No. 414 feed, \$1 1/4 cts; No. 415 feed, \$1 1/4 cts; No. 416 feed, \$1 1/4 cts; No. 417 feed, \$1 1/4 cts; No. 418 feed, \$1 1/4 cts; No. 419 feed, \$1 1/4 cts; No. 420 feed, \$1 1/4 cts; No. 421 feed, \$1 1/4 cts; No. 422 feed, \$1 1/4 cts; No. 423 feed, \$1 1/4 cts; No. 424 feed, \$1 1/4 cts; No. 425 feed, \$1 1/4 cts; No. 426 feed, \$1 1/4 cts; No. 427 feed, \$1 1/4 cts; No. 428 feed, \$1 1/4 cts; No. 429 feed, \$1 1/4 cts; No. 430 feed, \$1 1/4 cts; No. 431 feed, \$1 1/4 cts; No. 432 feed, \$1 1/4 cts; No. 433 feed, \$1 1/4 cts; No. 434 feed, \$1 1/4 cts; No. 435 feed, \$1 1/4 cts; No. 436 feed, \$1 1/4 cts; No. 437 feed, \$1 1/4 cts; No. 438 feed, \$1 1/4 cts; No. 439 feed, \$1 1/4 cts; No. 440 feed, \$1 1/4 cts; No. 441 feed, \$1 1/4 cts; No. 442 feed, \$1 1/4 cts; No. 443 feed, \$1 1/4 cts; No. 444 feed, \$1 1/4 cts; No. 445 feed, \$1 1/4 cts; No. 446 feed, \$1 1/4 cts; No. 447 feed, \$1 1/4 cts; No. 448 feed, \$1 1/4 cts; No. 449 feed, \$1 1/4 cts; No. 450 feed, \$1 1/4 cts; No. 451 feed, \$1 1/4 cts; No. 452 feed, \$1 1/4 cts; No. 453 feed, \$1 1/4 cts; No. 454 feed, \$1 1/4 cts; No. 455 feed, \$1 1/4 cts; No. 456 feed, \$1 1/4 cts; No. 457 feed, \$1 1/4 cts; No. 458 feed, \$1 1/4 cts; No. 459 feed, \$1 1/4 cts; No. 460 feed, \$1 1/4 cts; No. 461 feed, \$1 1/4 cts; No. 462 feed, \$1 1/4 cts; No. 463 feed, \$1 1/4 cts; No. 464 feed, \$1 1/4 cts; No. 465 feed, \$1 1/4 cts; No. 466 feed, \$1 1/4 cts; No. 467 feed, \$1 1/4 cts; No. 468 feed, \$1 1/4 cts; No. 469 feed, \$1 1/4 cts; No. 470 feed, \$1 1/4 cts; No. 471 feed, \$1 1/4 cts; No. 472 feed, \$1 1/4 cts; No. 473 feed, \$1 1/4 cts; No. 474 feed, \$1 1/4 cts; No. 475 feed, \$1 1/4 cts; No. 476 feed, \$1 1/4 cts; No. 477 feed, \$1 1/4 cts; No. 478 feed, \$1 1/4 cts; No. 479 feed, \$1 1/4 cts; No. 480 feed, \$1 1/4 cts; No. 481 feed, \$1 1/4 cts; No. 482 feed, \$1 1/4 cts; No. 483 feed, \$1 1/4 cts; No. 484 feed, \$1 1/4 cts; No. 485 feed, \$1 1/4 cts; No. 486 feed, \$1 1/4 cts; No. 487 feed, \$1 1/4 cts; No. 488 feed, \$1 1/4 cts; No. 489 feed, \$1 1/4 cts; No. 490 feed, \$1 1/4 cts; No. 491 feed, \$1 1/4 cts; No. 492 feed, \$1 1/4 cts; No. 493 feed, \$1 1/4 cts; No. 494 feed, \$1 1/4 cts; No. 495 feed, \$1 1/4 cts; No. 496 feed, \$1 1/4 cts; No. 497 feed, \$1 1/4 cts; No. 498 feed, \$1 1/4 cts; No. 499 feed, \$1 1/4 cts; No. 500 feed, \$1 1/4 cts; No. 501 feed, \$1 1/4 cts; No. 502 feed, \$1 1/4 cts; No. 503 feed, \$1 1/4 cts; No. 504 feed, \$1 1/4 cts; No. 505 feed, \$1 1/4 cts; No. 506 feed, \$1 1/4 cts; No. 507 feed, \$1 1/4 cts; No. 508 feed, \$1 1/4 cts; No. 509 feed, \$1 1/4 cts; No. 510 feed, \$1 1/4 cts; No. 511 feed, \$1 1/4 cts; No. 512 feed, \$1 1/4 cts; No. 513 feed, \$1 1/4 cts; No. 514 feed, \$1 1/4 cts; No. 515 feed, \$1 1/4 cts; No. 516 feed, \$1 1/4 cts; No. 517 feed, \$1 1/4 cts; No. 518 feed, \$1 1/4 cts; No. 519 feed, \$1 1/4 cts; No. 520 feed, \$1 1/4 cts; No. 521 feed, \$1 1/4 cts; No. 522 feed, \$1 1/4 cts; No. 523 feed, \$1 1/4 cts; No. 524 feed, \$1 1/4 cts; No. 525 feed, \$1 1/4 cts; No. 526 feed, \$1 1/4 cts; No. 527 feed, \$1 1/4 cts; No. 528 feed, \$1 1/4 cts; No. 529 feed, \$1 1/4 cts; No. 530 feed, \$1 1/4 cts; No. 531 feed, \$1 1/4 cts; No. 532 feed, \$1 1/4 cts; No. 533 feed, \$1 1/4 cts; No. 534 feed, \$1 1/4 cts; No. 535 feed, \$1 1/4 cts; No. 536 feed, \$1 1/4 cts; No. 537 feed, \$1 1/4 cts; No. 538 feed, \$1 1/4 cts; No. 539 feed, \$1 1/4 cts; No. 540 feed, \$1 1/4 cts; No. 541 feed, \$1 1/4 cts; No. 542 feed, \$1 1/4 cts; No. 543 feed, \$1 1/4 cts; No. 544 feed, \$1 1/4 cts; No. 545 feed, \$1 1/4 cts; No. 546 feed, \$1 1/4 cts; No. 547 feed, \$1 1/4 cts; No. 548 feed, \$1 1/4 cts; No. 549 feed, \$1 1/4 cts; No. 550 feed, \$1 1/4 cts; No. 551 feed, \$1 1/4 cts; No. 552 feed, \$1 1/4 cts; No. 553 feed, \$1 1/4 cts; No. 554 feed, \$1 1/4 cts; No. 555 feed, \$1 1/4 cts; No. 556 feed, \$1 1/4 cts; No. 557 feed, \$1 1/4 cts; No. 558 feed, \$1 1/4 cts; No. 559 feed, \$1 1/4 cts; No. 560 feed, \$1 1/4 cts; No. 561 feed, \$1 1/4 cts; No. 562 feed, \$1 1/4 cts; No. 563 feed, \$1 1/4 cts; No. 564 feed, \$1 1/4 cts; No. 565 feed, \$1 1/4 cts; No. 566 feed, \$1 1/4 cts; No. 567 feed, \$1 1/4 cts; No. 568 feed, \$1 1/4 cts; No. 569 feed, \$1 1/4 cts; No. 570 feed, \$1 1/4 cts; No. 571 feed, \$1 1/4 cts; No. 572 feed, \$1 1/4 cts; No. 573 feed, \$1 1/4 cts; No. 574 feed, \$1 1/4 cts; No. 575 feed, \$1 1/4 cts; No. 576 feed, \$1 1/4 cts; No. 577 feed, \$1 1/4 cts; No. 578 feed, \$1 1/4 cts; No. 579 feed, \$1 1/4 cts; No. 580 feed, \$1 1/4 cts; No. 581 feed, \$1 1/4 cts; No. 582 feed, \$1 1/4 cts; No. 583 feed, \$1 1/4 cts; No. 584 feed, \$1 1/4 cts; No. 585 feed, \$1 1/4 cts; No. 586 feed, \$1 1/4 cts; No. 587 feed, \$1 1/4 cts; No. 588 feed, \$1 1/4 cts; No. 589 feed, \$1 1/4 cts; No. 590 feed, \$1 1/4 cts; No. 591 feed, \$1 1/4 cts; No. 592 feed, \$1 1/4 cts; No. 593 feed, \$1 1/4 cts; No. 594 feed, \$1 1/4 cts; No. 595 feed, \$1 1/4 cts; No. 596 feed, \$1 1/4 cts; No. 597 feed, \$1 1/4 cts; No. 598 feed, \$1 1/4 cts; No. 599 feed, \$1 1/4 cts; No. 600 feed, \$1 1/4 cts; No. 601 feed, \$1 1/4 cts; No. 602 feed, \$1 1/4 cts; No. 603 feed, \$1 1/4 cts; No. 604 feed, \$1 1/4 cts; No. 605 feed, \$1 1/4 cts; No. 606 feed, \$1 1/4 cts; No. 607 feed, \$1 1/4 cts; No. 608 feed, \$1 1/4 cts; No. 609 feed, \$1 1/4 cts; No. 610 feed, \$1 1/4 cts; No. 611 feed, \$1 1/4 cts; No. 612 feed, \$1 1/4 cts; No. 613 feed, \$1 1/4 cts; No. 614 feed, \$1 1/4 cts; No. 615 feed, \$1 1/4 cts; No. 616 feed, \$1 1/4 cts; No. 617 feed, \$1 1/4 cts; No. 618 feed, \$1 1/4 cts; No. 619 feed, \$1 1/4 cts; No. 620 feed, \$1 1/4 cts; No. 621 feed, \$1 1/4 cts; No. 622 feed, \$1 1/4 cts; No. 623 feed, \$1 1/4 cts; No. 624 feed, \$1 1/4 cts; No. 625 feed, \$1 1/4 cts; No. 626 feed, \$1 1/4 cts; No. 627 feed, \$1 1/4 cts; No. 628 feed, \$1 1/4 cts; No. 629 feed, \$1 1/4 cts; No. 630 feed, \$1 1/4 cts; No. 631 feed, \$1 1/4 cts; No. 632 feed, \$1 1/4 cts; No. 633 feed, \$1 1/4 cts; No. 634 feed, \$1 1/4 cts; No. 635 feed, \$1 1/4 cts; No. 636 feed, \$1 1/4 cts; No. 637 feed, \$1 1/4 cts; No. 638 feed, \$1 1/4 cts; No. 639 feed, \$1 1/4 cts; No. 640 feed, \$1 1/4 cts; No. 641 feed, \$1 1/4 cts; No. 642 feed, \$1 1/4 cts; No. 643 feed, \$1 1/4 cts; No. 644 feed, \$1 1/4 cts; No. 645 feed, \$1 1/4 cts; No. 646 feed, \$1 1/4 cts; No. 647 feed, \$1 1/4 cts; No. 648 feed, \$1 1/4 cts; No. 649 feed, \$1 1/4 cts; No. 650 feed, \$1 1/4 cts; No. 651 feed, \$1 1/4 cts; No. 652 feed, \$1 1/4 cts; No. 653 feed, \$1 1/4 cts; No. 654 feed, \$1 1/4 cts; No. 655 feed, \$1 1/4 cts; No. 656 feed, \$1 1/4 cts; No. 657 feed, \$1 1/4 cts; No. 658 feed, \$1 1/4 cts; No. 659 feed, \$1 1/4 cts; No. 660 feed, \$1 1/4 cts; No. 661 feed, \$1 1/4 cts; No. 662 feed, \$1 1/4 cts; No. 663 feed, \$1 1/4 cts; No. 664 feed, \$1 1/4 cts; No. 6